



3. novembar 2014.

(14-0000)

Str: 1/25

Komitet za vladine nabavke

**PRISTUPANJE CRNE GORE
SPORAZUMU O VLADINIM NABAVKAMA**

Odluka Komiteta od 29. oktobra 2014. godine

Komitet za vladine nabavke,

S osvrto na član XXIV:2 Sporazuma o vladinim nabavkama sačinjenim u Marakešu, 15. aprila 1994. godine ("Sporazum iz 1994. godine"), i član XXII:2 Sporazuma o vladinim nabavkama iz 1994. godine koji je izmijenjen i dopunjen Protokolom o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama, koji je sačinjen u Ženevi, 30. marta 2012. godine ("izmijenjeni i dopunjeni Sporazum")¹;

S osvrto na odluku Komiteta za vladine nabavke o usvajanju teksta Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama, koja je donijeta 30. marta 2012. godine (Prilog 1 uz GPA/113 od 2. aprila 2012. godine), naročito na stavove 3 i 4;

S osvrto na stupanje na snagu Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama 6. aprila 2014. godine, u skladu sa stavom 3 navedenog Protokola i naknadno prihvatanje Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama od strane dviju Strana;

Konstatujući takođe da tri ostale Strane Sporazuma o vladinim nabavkama tek treba da prihvate Protokol o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama; i

U vezi sa zahtjevom Crne Gore za pristupanje Sporazumu o vladinim nabavkama, koji je sadržan u dokumentu GPA/120 od 4. oktobra 2013. godine, i konsultacijama održanim sa Stranama Sporazuma o vladinim nabavkama i dodatnom dokumentacijom dostavljenom u tom cilju;

Odlučuje sljedeće:

1. U skladu sa odredbama člana XXIV:2 Sporazuma iz 1994. godine i člana XXII:2 izmijenjenog i dopunjenog Sporazuma, Crna Gora može pristupiti Sporazumu o vladinim nabavkama u skladu sa uslovima ove odluke, uključujući i njene dodatke.
2. Sporazum o vladinim nabavkama stupa na snagu za Crnu Goru tridesetog dana nakon datuma njenog pristupanja, tj. datuma kada instrument pristupanja koji sadrži uslove ove odluke, uključujući i njen dodatak A bude primljen od strane generalnog direktora.
3. U skladu sa stavom 4 odluke Komiteta za vladine nabavke o usvajanju teksta Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama, donesene 30. marta 2012. godine (Prilog 1 GPA/113 od 2. aprila 2012. godine), Crna Gora je navedenim Protokolom obavezana od datuma stupanja na snagu Sporazuma o javnim nabavkama.
4. Od datuma stupanja na snagu Sporazuma o vladinim nabavkama, Crna Gora omogućava pristup nabavkama koje je obuhvatila Prilogom I kao što je navedeno u Dodatku A ove odluke svim Stranama Sporazuma o javnim nabavkama.

¹ Sporazum iz 1994. godine i izmijenjeni i dopunjeni Sporazum su u daljem tekstu zajedno označeni kao "Sporazum o vladinim nabavkama".

5. Od datuma stupanja na snagu Sporazuma o vladinim nabavkama za Crnu Goru, Aneksi Priloga I Evropske unije će se primjenjivati u skladu sa uslovima koji su definisani u Dodatku B uz ovu Odluku.

6. Sve dok Protokol o izmjenama i dopunama Sporazuma o vladinim nabavkama stupi na snagu za sve Strane Sporazuma iz 1994. godine, između Crne Gore i Strane koja je potpisnica samo Sporazuma iz 1994. godine, primjenjuje se Prilog I te Strane uz Sporazum iz 1994. godine.

7. Ova Odluka ističe šest mjeseci od datuma usvajanja od strane Komiteta za vladine nabavke osim ukoliko joj važenje produži Komitet uzajamnom saglasnošću Komiteta i Crne Gore.

8. Od datuma stupanja na snagu Sporazuma o vladinim nabavkama za Crnu Goru, uslovi vezani za njen instrument pristupanja postaju sastavni dio Sporazuma o vladinim nabavkama u vidu Priloga Crne Gore.

DODATAK A

USLOVI ZA PRISTUPANJE CRNE GORE
REVIDIRANOM SPORAZUMU O VLADINIM NABAVKAMA

PRILOG I*

CRNA GORA

(original na engleskom jeziku)

ANEKS 1

SUBJEKTI CENTRALNE VLADE

Pragovi:

Robe	SPV 130,000
Usluge	SPV 130,000
Građevinske usluge	SPV 5,000,000

Lista subjekata:

1. Ministarstvo pravde
2. Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Ministarstvo odbrane
4. Ministarstvo finansija
5. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
6. Ministarstvo prosvjete
7. Ministarstvo kulture
8. Ministarstvo ekonomije
9. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
10. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
11. Ministarstvo održivog razvoja i turizma
12. Ministarstvo zdravlja
13. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
14. Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
15. Ministarstvo rada i socijalnog staranja
16. Ministarstvo nauke
17. Uprava za antikorupcijsku inicijativu
18. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija
19. Uprava policije
20. Poreska uprava
21. Uprava carina
22. Uprava za igre na sreću
23. Uprava za imovinu
24. Uprava za nekretnine
25. Uprava za zaštitu kulturnih dobara
26. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
27. Lučka uprava
28. Uprava pomorske sigurnosti

* samo na engleskom

-
29. Direkcija za saobraćaj
 30. Direkcija za željeznice
 31. Fitosanitarna uprava
 32. Veterinarska uprava
 33. Uprava za šume
 34. Uprava za vode
 35. Agencija za duvan
 36. Direkcija javnih radova
 37. Zavod za zbrinjavanje izbjeglica
 38. Uprava za kadrove
 39. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 40. Uprava za javne nabavke
 41. Uprava za zaštitu konkurencije
 42. Uprava za inspekcijske poslove
 43. Uprava za mlade i sport
 44. Sekretarijat za zakonodavstvo
 45. Sekretarijat za razvojne projekte
 46. Zavod za statistiku - Monstat
 47. Hidrometeorolški zavod
 48. Zavod za školstvo
 49. Zavod za intelektualnu svojinu
 50. Zavod za metrologiju
 51. Državni arhiv
 52. Direkcija za zaštitu tajnih podataka
 53. Agencija za zaštitu životne sredine
 54. Skupština Crne Gore
 55. Predsjednik Crne Gore
 56. Ustavni sud Crne Gore
 57. Državna revizorska institucija
 58. Univerzitet Crne Gore
 59. Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
 60. Centralna banka Crne Gore
 61. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Ombudsman)
 62. Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki
 63. Vrhovni sud Crne Gore
 64. Državno tužilaštvo
 65. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
 66. Upravni sud
 67. Vrhovno državno tužilaštvo
 68. Agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 69. Agencija za elektronske medije
 70. Agencija za lijekove i medicinska sredstva
 71. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
 72. Agencija za nacionalnu bezbjednost
 73. Agencija za nadzor nad osiguranjem
 74. Agencija za promociju investicija (MIPA)
 75. Akreditaciono tijelo
 76. Apelacioni sud
 77. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
 78. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja/PIO
 79. Fond za zdravstveno osiguranje
 80. Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm
 81. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore
 82. MDI/Montenegro Defence Industry
 83. Nacionalna turistička organizacija
 84. Radio i televizija Crne Gore
 85. Zavod za zapošljavanje

Napomene uz Aneks 1

1. Sljedeće se ne smatra obuhvaćenom nabavkom:

- a. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom opreme za kontrolu vazdušnog saobraćaja u pogledu dobavljača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- b. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom robnih ili uslužnih komponenti nabavke, a koje nijesu obuhvaćene ovim Sporazumom u pogledu dobavljača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država i Kanade;

u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da su odnosne Strane obezbijedile zadovoljavajući recipročni pristup za robe, dobavljače, usluge i pružaoce usluga iz Crne Gore na svojim sopstvenim tržištima nabavki.

2. Odredbe člana XVIII se ne primjenjuju na dobavljače i pružaoce usluga iz Japana, Koreje i SAD kod osporavanja dodjele ugovora dobavljaču ili pružaocu usluge Strane koja nije jedna od navedenih Strana, a koji su mala ili srednja preduzeća u skladu sa relevantnim odredbama zakona Crne Gore, u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da oni više ne sprovode diskriminatorne mjere u korist određenih domaćih malih i manjinskih preduzeća (manjinska preduzeća – ona u kojima kontrolni udio od najmanje 51% imaju pripadnici etničkih manjiha, prim.prev)

3. "Subjekti centralne Vlade" obuhvata takođe svakog podređenog naručioca bilo kojeg ugovarača iz Crne Gore, pod uslovom da isti nema zasebni pravni subjektivitet.

4. U pogledu nabavke od strane subjekata u oblasti odbrane i bezbjednosti, samo su ne-osjetljivi i materijali nenamijenjeni u ratne svrhe sadržani u listi u prilogu aneksa 4 obuhvaćeni.

ANEKS 2

SUBJEKTI POD-CENTRALNE VLADE

Pragovi:

Robe	SPV 200,000
Usluge	SPV 200,000
Građevinske usluge	SPV 5,000,000

Lista subjekata:

1. Svi regionalni ili lokalni ugovorni subjekti.

Svi subjekti na pod-centralnom nivou (jedinice lokalne uprave) i podređene organizacije. Subjekti na pod-centralnom nivou znači ugovorni subjekti administrativnih jedinica sa populacijom između 7 miliona i 3 miliona, između 3 miliona i 800 000 i između 800 000 i 150 000 stanovnika i manje administrativne jedinice kao što su opštine.

2. Svi ugovorni subjekti koji su tijela regulisana javnim zakonom.

- a. „Tijelo regulisano javnim zakonom“ znači svako tijelo koje:

- i. je osnovano za konkretnu svrhu ispunjavanja potreba od opšteg interesa, nemajući industrijski niti komercijalni karakter, i

- ii. koje ima pravni subjektivitet, i

- iii. finansirano, većim dijelom, od strane Države, ili regionalnih ili lokalnih vlasti, ili ostala tijela regulisana javnim zakonom, ili koja podliježu upravnom nadzoru od strane tih tijela, ili imaju admnistrativni, upravni ili nadzorni odbor; više od polovine čijih članova su članovi imenovani od strane Države, regionalnih ili lokalnih valsti ili od strane ostalih tijela regulisanih javnim zakonom.

- b. Indikativna lista ugovarača koji su tijela regulisana javnim zakonom slijedi.

**INDIKATIVNA LISTA CRNOGORSKIH UGOVORNIH SUBJEKATA KOJI SU TIJELA
REGULISANA JAVNIM ZAKONOM**

1. Agencija za investicije i imovinu, Bar
2. Direkcija za imovinu i zastitu prava Opštine Bijelo Polje
3. Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje
4. Budva Holding doo, Budva
5. Direkcija za investicije i razvoj, Cetinje
6. Direkcija za saobraćaj, za održavanje i izgradnju puteva, Danilovgrad
7. Agencija za izgradnju i razvoj, Herceg Novi
8. Agencija za upravljanje gradskom lukom, Herceg Novi
9. Agencija za zastitu i razvoj Orjena, Herceg Novi
10. Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora
11. Fondacija Kotorski festival pozorište za djecu, Kotor
12. Agencija za investicije, građevinsko zemljište i razvoj Mojkovca
13. Agencija za stambeno-poslovni fond doo Pljevlja
14. Agencija za stanovanje doo Podgorica
15. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorica
16. Plodovi Crne Gore ad Podgorica
17. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinj

Napomene uz Aneks 2

1. Sljedeće se ne smatra obuhvaćenom nabavkom:

- a. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom u pogledu dobavljača, usluga i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- b. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom opreme za kontrolu vazdušnog saobraćaja u pogledu dobavljača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- c. nabavka od strane gradova-regiona sa populacijom između 7 i 3 miliona, 3 miliona i 800 000, lokalnih subjekata i tijela regulisanih javnim zakonom obuhvaćenih ovim Aneksom u pogledu roba, usluga, dobavljača i pružalaca usluga iz Kanade;
- d. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom robnih ili uslužnih komponenti nabavke, a koje nijesu obuhvaćene ovim Sporazumom u pogledu dobavljača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država i Kanade;
- e. nabavka između 200,000 SPV i 355,000 SPV od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom roba i usluga za dobavljače i pružaoce usluga iz Kanade;

u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da su odnosne Strane obezbijedile zadovoljavajući recipročni pristup za robe, dobavljače, usluge i pružaoce usluga iz Crne Gore na svojim sopstvenim tržištima nabavki.

2. Odredbe člana XVIII se ne primjenjuju na dobavljače i pružaoce usluga iz Japana, Koreje i SAD kod osporavanja dodjele ugovora dobavljaču ili pružaoцу usluge Strane koja nije jedna od navedenih Strana, a koji su mala ili srednja preduzeća u skladu sa relevantnim odredbama zakona Crne Gore, u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da oni više ne sprovode diskriminatorne mjere u korist određenih domaćih malih i manjihskih preduzeća.

3. Odredbe člana XVIII se ne primjenjuju na Japan i Koreju kod osporavanja dodjele ugovora od strane naručilaca navedenih u Aneksu 2, paragraf 2, u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da su ispunili pokrivenost pod-centralnih subjekata.

4. Odredbe člana XVIII se ne odnose na Japan i Koreju kod osporavanja one dodjele ugovora od strane naručilaca iz Crne Gore, čija je vrijednost manja od praga koji se primjenjuje za istu kategoriju ugovora dodijeljenih od strane tih Strana.

ANEKS 3

OSTALI SUBJEKTI

Pragovi:

Robe	SPV 400,000
Usluge	SPV 400,000
Građevinske usluge	SPV 5,000,000

1. Svi ugovorni subjekti čija je nabavka obuhvaćena propisima o javnim nabavkama Crne Gore, a koji su ugovarači (tj. obuhvaćeni Aneksom 1 i Aneksom 2) ili javna preduzeća¹ i koji za jednu od svojih aktivnosti imaju bilo koju od sljedećih ili kombinaciju istih:

- a. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi sa proizvodnjom, prevozom ili distribucijom pijaće vode; ili snabdijevanje takvih mreža pijaćom vodom;
- b. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi sa proizvodnjom, prenosom ili distribucijom električne energije; ili snabdijevanje takvih mreža električnom energijom;
- c. pružanje areodroma, ili druge terminalne opreme vazduhoplovnim prevoznicima;
- d. pružanje morskih ili riječnih luka, ili druge terminalne opreme morskim ili riječnim prevoznicima;
- e. pružanje mreža ili upravljanje mrežama² koje pružaju uslugu javnosti u području saobraćaja gradskom željeznicom, automatizovanim sistemima, tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom.
- f. pružanje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području željezničkog saobraćaja.³

2. Indikativna lista ugovarača i javnih preduzeća koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume je data u nastavku.

¹ Javno preduzeće je svako preduzeće na koje nadležna ugovorna tijela mogu direktno ili indirektno vršiti prevladavajući uticaj na osnovu svoga vlasništva u njemu, svoga finansijskog udjela u njemu, ili na osnovu pravila prema kojima se ravna.

Prevladavajući uticaj nadležnih ugovornih tijela pretpostavlja se kada ta tijela, direktno ili indirektno, u odnosu na neko preduzeće:

- posjeduju većinu upisanog kapitala, ili
- imaju uticaj na većinu glasova koji su pridruženi akcijama koje je izdalo to preduzeće, ili
- mogu imenovati više od polovine upravnog, menadžerskog ili nadzornog tijela tog preduzeća.

² U pogledu saobraćajnih usluga, mreža se smatra da postoji onda kada se usluga pruža u skladu sa uslovima rada propisanim od strane nadležnog organa Crne Gore, kao što su uslovi o putevima koji se servisiraju, kapacitetu koji treba staviti na raspolaganje ili frekvencija saobraćaja.

³ Npr. obezbjeđivanje rada mreža (u sklopu značenja fusnote 4) kojim se omogućava usluga javnosti u oblasti saobraćaja brzim ili konvencionalnim vozovima.

INDIKATIVNA LISTA CRNOGORSKIH UGOVORNIH SUBJEKATA I JAVNIH PREDUZEĆA KOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJUME PREDVIĐENE ANEKSOM 3

1. Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)
2. Crnogorski elektroprenosi sistem a.d. Podgorica
3. Crnogorski operater tržišta električne energije
4. JP Aerodromi Crne Gore
5. Željeznička infrastruktura Crne Gore
6. Željeznički prevoz Crne Gore
7. Monteput doo. Podgorica
8. Montecargo a.d. Podgorica
9. Pošta Crne Gore
10. JP Regionalni vodovod crnogorsko primorje Budva
11. Zeta Energy doo. Danilovgrad

Napomene uz Aneks 3

1. Nabavka u cilju realizacije gorenavedene aktivnosti u slučaju izloženosti konkurentskim snagama na tržištu u pitanju, nije obuhvaćena ovim Sporazumom.
2. Ovim Sporazumom nije obuhvaćena nabavka od strane naručilaca navedenih u ovom Aneksu:
 - a. u svrhu kupovine vode i u svrhu snabdijevanja energijom ili gorivom za proizvodnju energije;
 - b. u svrhe osim realizacije svojih aktivnosti kako je navedeno u ovom Aneksu ili realizacije takvih aktivnosti u zemlji koja nije članica EEA;
 - c. u svrhu preprodaje ili iznajmljivanja trećim licima, pod uslovom da naručilac ne uživa specijalno ili ekskluzivno pravo da proda ili iznajmi predmet takvog ugovora i da su ostali naručioci slobodni da prodaju ili iznajme isti pod istim uslovima kao i naručilac.
3. Snabdijevanje pijaćom vodom ili električnom energijom mreža koje pružaju uslugu javnosti putem naručioca koji nije ugovarač ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavova a. ili b. ovog Aneksa, u sljedećim slučajevima:
 - a. ako se proizvodnja pijaće vode ili električne energije od strane predmetnog subjekta obavlja zbog toga što je njena potrošnja potrebna za obavljanje djelatnosti, izuzevši one iz stavova od a. do f. ovog Aneksa; i
 - b. ako snabdijevanje javne mreže zavisi samo od vlastite proizvodnje subjekta i nije bila veća od 30% ukupne proizvodnje pijaće vode ili energije tog subjekta uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.
4. I. Pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz stava II, ovaj Sporazum se ne primjenjuje na nabavke:
 - a. koje naručilac dodjeljuje povezanom preduzeću⁴, ili
 - b. koje dodjeljuje poslovno partnerstvo, koje je osnovalo nekoliko naručilaca isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu stavova od a. do f. ovog Aneksa, preduzeću koje je povezano s jednim od tih naručilaca.

⁴ "povezano preduzeće" znači svako preduzeće na koje ugovorni subjekt ima, direktno ili indirektno, prevladavajući uticaj, ili koje može imati prevladavajući uticaj na ugovorni subjekt, ili koje, zajedno s ugovornim subjektom, podliježe prevladavajućem uticaju drugog preduzeća na osnovu vlasništva, finansijskog udjela ili pravila prema kojima se ravna

II. Stav I se primjenjuje na ugovore o uslugama i snabdijevanju, pod uslovom da najmanje 80% prosječnog prometa povezanog preduzeća u odnosu na usluge i snabdijevanje za prethodne tri godine potiče od pružanja tih usluga i snabdijevanja preduzećima s kojima je povezano.⁵

5. Ovaj Sporazum se ne odnosi na nabavke:

- a. od strane poslovnog partnerstva, koje je osnovalo nekoliko naručilaca isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu stavova od a. do f. ovog Aneksa, jednom od tih naručilaca, ili
- b. koje naručilac dodjeljuje poslovnom partnerstvu čiji je sastavni dio, pod uslovom da je poslovno partnerstvo osnovano s ciljem obavljanja predmetne djelatnosti tokom razdoblja od najmanje tri godine i da instrument kojim je poslovno partnerstvo osnovano predviđa da naručiocu od kojih se sastoji budu u njegovom sastavu najmanje isto toliko vremena.

6. Sljedeće se ne smatra obuhvaćenom nabavkom:

- a. nabavka od strane naručioca koji posluje u oblastima:
 - i. proizvodnje, prevoza ili distribucije pijaće vode obuhvaćenih ovim Aneksom;
 - ii. proizvodnje, transporta ili distribucije električne energije obuhvaćenih ovim Aneksom;
 - iii. aerodromskih objekata obuhvaćenih ovim Aneksom;
 - iv. morskih ili riječnih luka ili ostale terminalne opreme obuhvaćene ovim Aneksom; i
 - v. usluga gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa obuhvaćenih ovim Aneksom u pogledu snabdijevanja, usluga, snabdjevača i pružalaca usluga iz Kanade;
- b. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti proizvodnje, prevoza ili distribucije pijaće vode, obuhvaćenih ovim Aneksom u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- c. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti pomorskih i riječnih luka ili ostalih terminalnih objekata, obuhvaćenih ovim Aneksom kod usluga jaružanja nasipa i brana ili u vezi sa brodogradnjom u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- d. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom opreme za kontrolu vazdušnog saobraćaja u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- e. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti aerodromskih objekata, obuhvaćenih ovim Aneksom, u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država i Koreje;
- f. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti usluga gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa, obuhvaćenih ovim Aneksom, u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;

⁵ Ako, zbog datuma kada je povezano preduzeće osnovano ili je počelo djelovati, podaci o prometu ne postoje za prethodne tri godine, biće dovoljno da to preduzeće pokaže da je promet iz ovoga stava vjerodostojan, posebno pomoću projekcija poslovanja.

- g. nabavka od naručilaca koji posluju u oblasti usluga gradske željeznice obuhvaćenih ovim Aneksom, u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Japana;
- h. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti željeznice obuhvaćenih ovim Aneksom, u pogledu roba, snabdjevača, usluga i pružalaca usluga iz Jermenije; Kanade; Japana; Sjedinjenih Država; Hong Konga, Kine; Singapura i Odvojenog carinskog područja Tajvana, Penghu, Kinmen i Matsu;
- i. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti brze željeznice i infrastrukture za brze željeznice u pogledu roba, snabdjevača, usluga i pružalaca usluga iz Koreje;
- j. nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih ovim Aneksom, robnih ili uslužnih komponenti nabavke koje nijesu obuhvaćene nabavkom u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Sjedinjenih Država;
- k. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti proizvodnje, prevoza ili distribucije električne energije, obuhvaćenih ovim Aneksom u pogledu snabdjevača i pružalaca usluga iz Japana;
- l. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti proizvodnje, prevoza i distribucije električne energije, obuhvaćenih ovim Aneksom, tarifnih brojeva 8504, 8535, 8537 i 8544 (električni transformatori, utikači, prekidači i izolovani kablovi) u pogledu snabdjevača iz Koreje;
- m. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti proizvodnje, prevoza i distribucije električne energije, obuhvaćenih ovim Aneksom, tarifnih brojeva 85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 8536, 8537, i 8544 u pogledu snabdjevača iz Izraela;
- n. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti autobuskih usluga, obuhvaćenih ovim Aneksom, u pogledu pružalaca usluga iz Izraela;

u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da su odnosne Strane obezbijedile zadovoljavajući recipročni pristup za robe, dobavljače, usluge i pružaoce usluga iz Crne Gore na svojim sopstvenim tržištima nabavki.

7. Odredbe člana XVIII se ne primjenjuju na dobavljače i pružaoce usluga iz Japana, Koreje i SAD kod osporavanja dodjele ugovora dobavljaču ili pružaoцу usluge Strane koja nije jedna od navedenih Strana, a koji su mala ili srednja preduzeća u skladu sa relevantnim odredbama zakona Crne Gore, u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da oni više ne sprovode diskriminatorne mjere u korist određenih domaćih malih i manjihskih preduzeća.

Odredbe člana XVIII se ne odnose na Japan i Koreju kod osporavanja one dodjele ugovora od strane naručilaca iz Crne Gore, čija je vrijednost manja od praga koji se primjenjuje za istu kategoriju ugovora dodijeljenih od strane tih Strana.

8. Sljedeće se ne smatra obuhvaćenom nabavkom:

- a. nabavka od strane naručilaca koji posluju u oblasti gradskog prevoza, obuhvaćenih ovim Aneksom, sljedećih roba i usluga:
 - i. T.B. 44.06 Drveni željeznički i tramvajski pragovi;
 - ii. T.B. 68.10 Betonski željeznički ili tramvajski pragovi i betonske vođice za 'hovertrain' vozove;
 - iii. T.B. 73.02 Djelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosjeka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srišta, potezne motke i drugi djelovi skretnica, pragovi, vezice, šinske

- stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvršćene pločice, distantne šipke i motke, drugi dijelovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina;
- iv. T.B. 85.30.10 Električna oprema za signalizaciju, bezbjednosna ili oprema za kontrolu saobraćaja za željeznicu, tramvaje;
 - v. T.B. Poglavlje 86 - Željezničke ili tramvajske lokomotive, dresine i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) saobraćajna signalna oprema svih vrsta;
 - vi. Građevinski radovi na niskogradnji za željeznice, pod CPC (Centralna klasifikacija proizvoda) 51310 (građevinski radovi na niskogradnji za auto-puteve (osim uzdignutih auto-puteva), ulice, puteve, željeznice i piste);
 - vii. Građevinski radovi na niskogradnji za željezničke tunele i podzemne željeznice, pod CPC 51320 (građevinski radovi na niskogradnji za mostove, uzdignute auto-puteve, tunele i podzemnu željeznicu);
 - viii. Usluge popravke i održavanja lokomotiva (uključujući remont), dresina (uključujući remont), šina, saobraćajne signalizacije i usluga instalacije željezničkih motora, pod CPC 88680 (Usluge popravke ostale transportne opreme, na osnovu naknade ili ugovora).

u pogledu dobavljača i pružalaca usluga iz Japana,

u trajanju do prihvatanja od strane Crne Gore da je Japan u potpunosti otvorio svoje nabavke u oblasti gradskog prevoza za dobavljače, snabdijevanje, pružaoce usluga i usluge iz Crne Gore.

ANEKS 4**ROBE**

1. Ovim Sporazumom obuhvaćena je nabavka svih roba nabavljenih od strane naručilaca navedenih u Aneksima od 1 do 3, osim ukoliko je drugačije određeno ovim Sporazumom.

2. Ovim Sporazumom obuhvaćene su samo robe koje su opisane u poglavljima Kombinovane nomenklature (CN), kako je precizirano dolje u tekstu i koje se nabavljaju od strane Ministarstva odbrane i agencija za odbranu i bezbjednost Crne Gore:

Poglavlje CN	Opis
1. Poglavlje 25:	So; sumpor; zemlja i kamen; gipsani materijali; kreč i cement
2. Poglavlje 26:	Metalne rude, šljaka i pepeo
3. Poglavlje 27:	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi nastali njihovom destilacijom; bitumenske supstance; mineralni vosak
a. osim 27.10:	specijalnih motornih goriva
4. Poglavlje 28:	Neorganske hemikalije; organske i neorganske smješe plemenitih metala, rijetkih metala, radioaktivnih elemenata ili izotopa
a. ex 28.09:	eksplozivi
b. ex 28.13:	eksplozivi
c. ex 28.14:	suzavac
d. ex 28.28:	eksplozivi
e. ex 28.32:	eksplozivi
f. ex 28.39:	eksplozivi
g. ex 28.50:	toksični proizvodi
h. ex 28.51:	toksični proizvodi
i. ex 28.54:	eksplozivi
5. Poglavlje 29:	Organske hemikalije, osim:
a. ex 29.03:	eksplozivi
b. ex 29.04:	eksplozivi
c. ex 29.07:	eksplozivi
d. ex 29.08:	eksplozivi
e. ex 29.11:	eksplozivi
f. ex 29.12:	eksplozivi
g. ex 29.13:	toksični proizvodi
h. ex 29.14:	toksični proizvodi
i. ex 29.15:	toksični proizvodi
j. ex 29.21:	toksični proizvodi
k. ex 29.22:	toksični proizvodi
l. ex 29.23:	toksični proizvodi
m. ex 29.26:	eksplozivi
n. ex 29.27:	toksični proizvodi
o. ex 29.29:	eksplozivi
6. Poglavlje 30:	Farmaceutski proizvodi
7. Poglavlje 31:	Đubriva
8. Poglavlje 32:	Ekstrakti za štavljenje i bojenje; proizvodi za štavljenje i njihovi derivati; farbe, pigmenti, boje, i lakovi; git, kameno brašno (ispunjivači) i materijali za izolaciju barijera protiv štetnih gasova u rudnicima; mastila
9. Poglavlje 33:	Eterična ulja i smole; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

Poglavlje CN	Opis
10. Poglavlje 34:	Sapun, organski površinsko-aktivni reagensi, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, vještački voskovi: proizvodi za poliranje ili čišćenje, svijeće i slični artikli, smjese za modeliranje, "zubni voskovi"
11. Poglavlje 35:	Albuminoidne (proteinske) supstance; ljepila; enzimi
12. Poglavlje 37:	Fotografska i kinematografska roba
13. Poglavlje 38:	Razni hemijski proizvodi, osim:
a. ex 38.19:	toksičnih proizvoda
14. Poglavlje 39:	Vještačke smole i plastični materijali, estri i etri celuloze; artikli napravljeni od njih, osim:
a. ex 39.03:	eksploziva
15. Poglavlje 40:	Guma, sintetička guma, faktis i artikli napravljeni od njih, osim:
a. ex 40.11:	guma za kola otpornih na metke
16. Poglavlje 41:	Sirova koža (osim neobrađenog krzna) i obrađena koža
17. Poglavlje 42:	Artikli od kože; sedlarski proizvodi i amovi; putnički artikli, ručne tašne i predmeti slične namjene; artikli od životinjskih crijeva (osim od niti svilene bube)
18. Poglavlje 43:	Krznno i vještačko krznno; industrijski proizvodi od krznno
19. Poglavlje 44:	Drvo i artikli od drveta; drveni ćumur
20. Poglavlje 45:	Pluta i artikli od plute
21. Poglavlje 46:	Proizvodi od slame od esparta i drugih materijala za pletenje; korpe i pleteni predmeti od pruća
22. Poglavlje 47:	Materijal za proizvodnju papira
23. Poglavlje 48:	Papir i karton; artikli od papirne pulpe, papira ili kartona
24. Poglavlje 49:	Štampane knjige, novine, slike i drugi proizvodi štamparske delatnosti; rukopisi, kucani tekstovi i nacrti
25. Poglavlje 65:	Odjevni predmeti i ukrasi za glavu i njihovi djelovi
26. Poglavlje 66:	Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje, bičevi, jahački bičevi i njihovi djelovi
27. Poglavlje 67:	Obrađeno perje i paperje i artikli napravljeni od perja i paperja; vještačko cvijeće; artikli od ljudske kose
28. Poglavlje 68:	Artikli od kamena, gipsa, cementa, azbesta, mike (liskuna) i sličnih materijala
29. Poglavlje 69:	Keramički proizvodi

Poglavlje CN	Opis
30. Poglavlje 70:	Staklo i proizvodi od stakla
31. Poglavlje 71:	Biseri, drago i polu-drage kamenje, plemeniti metali, valjani plemeniti metali i artikli od njih; bižuterija
32. Poglavlje 73:	Gvožđe i čelik i artikli od gvožđa i čelika
33. Poglavlje 74:	Bakar i artikli od bakra
34. Poglavlje 75:	Nikl i artikli od nikla
35. Poglavlje 76:	Aluminijum i artikli od aluminijuma
36. Poglavlje 77:	Magnezijum i berilijum i artikli od magnezijuma i berilijuma
37. Poglavlje 78:	Olovo i artikli od olova
38. Poglavlje 79:	Cink i artikli od cinka
39. Poglavlje 80:	Kalaj i artikli od kalaja
40. Poglavlje 81:	Drugi neplemeniti metali koji se koriste u metalurgiji i artikli od njih
41. Poglavlje 82:	Alati, sprave, posuđe, kašike i viljuške, od neplemenitih metala; njihovi djelovi, osim:
a. ex 82.05:	alati
b. ex 82.07:	alati, djelovi
42. Poglavlje 83:	Razni artikli od neplemenitih metala
43. Poglavlje 84:	Bojleri, mašine i mehanički uređaji; njihovi djelovi, osim:
a. ex 84.06:	motori
b. ex 84.08:	drugi motor
c. ex 84.45:	mašine
d. ex 84.53:	mašine za automatsku obradu podataka
e. ex 84.55:	djelovi mašina pod naslovom br. 84.53
f. ex 84.59:	nuklearni reaktori
44. Poglavlje 85:	Električni aparati i oprema; njihovi djelovi, osim:
a. ex 85.13:	telekomunikaciona oprema
b. ex 85.15:	aparati za emitovanje
45. Poglavlje 86:	Željezničke i tramvajske lokomotive, dresine i njihovi djelovi; zavrtnji i druga oprema za željezničke i tramvajske šine; oprema za saobraćajnu signalizaciju svih vrsta (ne na električni pogon), osim:
a. ex 86.02:	oklopne lokomotive, električne
b. ex 86.03:	druge oklopne lokomotive
c. ex 86.05:	oklopni vagoni
d. ex 86.06:	vagoni za popravku
e. ex 86.07:	vagoni
46. Poglavlje 87:	Druga vozila, osim željezničkih ili tramvajskih dresina i njihovi dijelovi, osim:
a. ex 87.08:	tenkovi i druga oklopna vozila

- b. ex 87.01: traktori
c. ex 87.02: vojna vozila
d. ex 87.03: specijalni kamioni u građevinarstvu (za demoliranje objekata)
e. ex 87.09: motocikli
f. ex 87.14: prikolice
47. Poglavlje 89: Brodovi, čamci i ploveće strukture, osim:
a. ex 89.01 A: ratnih brodova
48. Poglavlje 90: Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi djelovi, osim:
a. ex 90.05: dvogledi
b. ex 90.13: razni instrumenti, laseri
c. ex 90.14: telemetri
d. ex 90.28: električni i elektronski mjerni instrumenti
e. ex 90.11: mikroskopi
f. ex 90.17: medicinski instrumenti
g. ex 90.18: uređaji za mehanoterapiju
h. ex 90.19: ortopedski uređaji
i. ex 90.20: rendgenski aparat
49. Poglavlje 91: Satovi i ručni satovi i njihovi djelovi
50. Poglavlje 92: Muzički instrumenti; uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka; uređaji za snimanje ili reprodukciju televizijskih slika i zvuka; djelovi i dodatna oprema za takve artikle
51. Poglavlje 94: Namještaj i djelovi nameštaja; posteljina, dušeci, potporne letvice za dušek, jastuci i slični punjeni djelovi nameštaja za unutrašnju dekoraciju, osim:
a. ex 94.01 A: sjedišta za vazduhoplove
52. Poglavlje 95: Artikli i proizvodi od materijala za rezbarenje i livenje
53. Poglavlje 96: Metle, četke, peruške i sita
54. Poglavlje 98: Razni ručno proizvedeni artikli

ANEKS 5**USLUGE**

Ovim Sporazumom obuhvaćene su sljedeće usluge, koje su identifikovane u skladu sa sa Centralnom klasifikacijom proizvoda (CPC) Ujedinjenih nacija, sadržanom u dokumentu MTN.GNS/W/120¹:

Opis	CPC referentni br.
1. Usluge održavanja i popravke	6112, 6122, 633, 886
2. Usluge kopnenog prevoza, uključujući i usluge prevoza sigurnosnim oklopljenim vozilima i kurirske usluge, izuzev transporta pošte	712 (izuzev 71235), 7512, 87304
3. Usluge vazdušnog prevoza putnika i tereta, osim tansporta pošte	73 (izuzev 7321)
4. Transport pošte kopnenim putem, izuzev željeznice i vazduhom	71235, 7321
5. Usluge u domenu telekomunikacija	752
6. Finansijske usluge	
(a) Usluge osiguranja	ex 81
(b) Bankarske i investicione usluge ²	812, 814
7. Kompjuterske i sa njima povezane usluge	84
8. Usluge računovodstva, finansijske kontrole i knjigovodstva	862
9. Usluge istraživanja tržišta i anketiranja javnog mnjenja	864
10. Usluge konsaltinga u menadžmentu i slične usluge	865, 866 ³
11. Usluge u oblasti arhitekture; inženjerske i integrisane inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i usluge pejzažne arhitekture; sa tim povezane usluge naučnog i tehničkog konsaltinga; usluge tehničkog testiranja i analize	867
12. Usluge u djelatnosti oglašavanja	871
13. Usluge čišćenja zgrada i održavanja prostorija	874, 82201 do 82206
14. Izdavačke i štamparske usluge na bazi naknade i ugovora	88442
15. Usluge odlaganja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge	94

¹ Izuzev za usluge koje naručiocu moraju da nabavljaju od drugog naručioca, u skladu sa ekskluzivnim pravom ustanovljenim objavljenim zakonom, propisom ili administrativnom odredbom

² Izuzev za nabavku ili pribavljanje fiskalno-agencijskih ili depozitarnih usluga, likvidacije i usluga menadžmenta za regulisane finansijske institucije ili usluga povezanih sa prodajom, otkupom ili distribucijom javnog duga, uključujući zajmove i državne obveznice, mjenice i ostale hartije od vrijednosti.

³ Izuzev usluga arbitraže i sporazumnog rješavanja.

Napomena uz Aneks 5

Nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih Aneksima 1, 2 i 3 svih usluga obuhvaćenih ovim Aneksom je obuhvaćena nabavka u pogledu pružaoca usluga konkretne Strane, samo u onoj mjeri u kojoj je ta Strana obuhvatila tu uslugu u sklopu svog Aneksa 5.

ANEKS 6

GRAĐEVINSKE USLUGE

Spisak građevinskih usluga (Razdjel 51, CPC Prov.):

1 GRAĐEVINSKE USLUGE

Sve usluge nabrojane u Razdjelu 51.

2 USTUPANJE RADOVA

Ugovori za ustupanje radova, dodijeljeni od strane naručilaca iz Aneksa 1 i 2, uključeni su u režim nacionalnog tretmana za pružaoce građevinskih usluga iz EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Holandije u pogledu Arube i Švajcarske, pod uslovom da njihova vrijednost iznosi ili premašuje 5,000,000 SPV i za pružaoce građevinskih usluga iz Koreje, pod uslovom da njihova vrijednost iznosi ili premašuje 15,000,000 SPV.

Napomena uz Aneks 6

Nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih Aneksima 1, 2 i 3 svih građevinskih usluga obuhvaćenih ovim Aneksom je obuhvaćena nabavka u pogledu pružaoca usluga konkretne Strane, samo u onoj mjeri u kojoj je ta Strana obuhvatila tu uslugu u sklopu svog Aneksa 6.

RAZDJEL 51, CENTRALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA

Grupa	Klasa	Pod-klasa	Naziv	Odgovarajući ISCI
GLAVA	5		GRAĐEVISNKI RADOVI I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	
RAZDJEL	51		GRAĐEVINSKI RADOVI	
511			Pripremni radovi na gradilištu	
	5111	51110	Rad na istraživanju gradilišta	4510
	5112	51120	Radovi na rušenju	4510
	5113	51130	Radovi na pripremi i raščišćavanju gradilišta	4510
	5114	51140	Radovi na iskopavanju i zemljani radovi	4510
	5115	51150	Priprema gradilišta za miniranje	4510
	5116	51160	Rad na postavljanju skela	4520
512			Građevinski radovi na objektima	
	5121	51210	Objekti sa jednim ili dva stana	4520
	5122	51220	Objekti sa više stanova	4520
	5123	51230	Skladišta i industrijske građevine	4520
	5124	51240	Komercijalni objekti	4520
	5125	51250	Objekti zabavnog karaktera	4520
	5126	51260	Hoteli, restorani i slične građevine	4520
	5127	51270	Objekti obrazovnog karaktera	4520
	5128	51280	Objekti zdravstvenog karaktera	4520
	5129	51290	Ostali objekti	4520
513			Građevinski radovi u oblasti niskogradnje	
	5131	51310	Auto-putevi (osim uzdignutih auto-puteva), ulice, putevi, željeznice i piste	4520
	5132	51320	Mostovi, uzdignuti auto-putevi, tuneli i podzemna željeznica	4520
	5133	51330	Radovi na plovnim putevima, lukama, branama i ostali slični radovi	4520
	5134	51340	Cjevovodi, komunikacione i dalekovodne linije (kablovi)	4520
	5135	51350	Lokalni cjevovodi i kablovi; pomoćni radovi	4520
	5136	51360	Objekti industrijskog i proizvodnog karaktera	4520
	5137		Objekti za sport i rekreaciju	
		51371	Stadioni i sportski tereni	4520
		51372	Ostali objekti za sport i rekreaciju (npr. bazeni, teniski tereni, golf tereni)	4520

Grupa	Klasa	Pod-klasa	Naziv	Odgovarajući ISCI
	5139	51390	Inženjerski radovi	4520
514	5140	51400	Sklapanje i podizanje montažnih konstrukcija	
515			Specijalni zanatski građevinski radovi	
	5151	51510	Radovi na fundiranju, uključujući postavljanje stubova	
	5152	51520	Bušenje bunara	
	5153	51530	Postavljanje krovova i impregnacija	
	5154	51540	Betonski radovi	
	5155	51550	Savijanje i postavljanje željeza (uključujući zavarivanje)	
	5156	51560	Zidarski radovi	
	5159	51590	Ostali specijalni zanatski radovi	
516			Instalacije	
	5161	51610	Grijanje, ventilacija i erkondišn	
	5162	51620	Vodoinstalaterski i kanalizacioni radovi	
	5163	51630	Postavljanje instalacija za plin	
	5164		Električarski radovi	
		51641	Razvođenje i postavljanje električnih instalacija	
		51642	Radovi na postavljanju protivpožarnih alarma	
		51643	Rad na postavljanju protivprovalnog alarmnog sistema	
		51644	Rad na postavljanju antena	
		51649	Ostali električarski radovi	
	5165	51650	Radovi na izolaciji (električna, vodovodna, toplotna, zvučna)	
	5166	51660	Izrada ograda i kapija	
	5169		Ostali radovi na instalacijama	
		51691	Rad na postavljanju liftova i eskalatora	
		51699	Ostali instalacioni radovi	
517			Završni građevinski i fini radovi	
	5171	51710	Postavljanje prozora i prozorskih stakala	
	5172	51720	Gipsani radovi	
	5173	51730	Molerski radovi	
	5174	51740	Postavljanje podnih i zidnih obloga	
	5175	51750	Ostali poslovi na oblaganju podova i zidova, tapetarski radovi	
	5176	51760	Radovi na ugradnji stolarije	
	5177	51770	Radovi na unutrašnjoj dekoraciji	

Grupa	Klasa	Pod-klasa	Naziv	Odgovarajući ISCI
	5178	51780	Radovi na postavljanju ornamenata	
	5179	51790	Ostali završni građevinski i fini radovi	
518	5180	51800	Usluge rentiranja u vezi sa opremom za gradnju i rušenje objekata ili radove na niskogradnji, od operatora	

ANEKS 7

OPŠTE NAPOMENE

1. Ovim sporazumom nije pokriveno sljedeće:
 - a. nabavka poljoprivrednih proizvoda izvršena u cilju unapređenja programa podrške poljoprivredi i programa obezbjeđivanja hrane (npr. pomoć u hrani, uključujući pomoć u vanrednim situacijama), i
 - b. nabavke koje se sprovode radi sticanja, razvoja, produkcije ili koprodukcije programskog materijala od strane emitera i ugovori za period emitovanja.
2. Nabavka od strane naručilaca obuhvaćenih Aneksima 1 i 2 u vezi sa aktivnostima u oblasti pijaće vode, energetike, saobraćaja i poštanskog sektora nije obuhvaćena ovim Sporazumom, ukoliko nije obuhvaćena Aneksom 3.

PRILOG II

ELEKTRONSKI ILI ŠTAMPANI MEDIJI KOJE STRANE KORISTE ZA PUBLIKACIJU ZAKONA, PROPISA, SUDSKIH ODLUKA, ADMINISTRATIVNIH ODLUKA U OPŠTJ PRIMJENI, STANDARDNE UGOVORNE KLAUZULE I PROCEDURE U VEZI SA JAVNIM NABAVKAMA OBUHVAĆENIM OVIM SPORAZUMOM U SKLADU SA ČLANOM VI3

CRNA GORA

1. Pravni propisi:
 1. Službeni list Crne Gore (Official Gazette of Montenegro) – www.sluzbenilist.me.
 2. Sudske odluke:
 1. Sudovi Crne Gore (the courts of Montenegro) – www.sudovi.me.
-

PRILOG III

ELEKTRONSKI ILI ŠTAMPANI MEDIJI KOJE STRANE KORISTE ZA PUBLIKACIJU OBAVJEŠTENJA U SKLADU SA ČLANOVIMA VII, IX:7 I XVI:2 U SKLADU SA ČLANOM VI

CRNA GORA

1. Portal javnih nabavki Crne Gore (Public Procurement Portal) – www.ujn.gov.me.
-

PRILOG IV

ADRESA WEB-SAJTA ILI ADRESA NA KOJOJ STRANE OBJAVLJUJU STATISTIKU NABAVKI U SKLADU SA ČLANOM XVI:5 I OBAVJEŠTENJA O DODIJELJENIM UGOVORIMA U SKLADU SA ČLANOM XVI:6

CRNA GORA

1. Portal javnih nabavki Crne Gore (Public Procurement Portal) – www.ujn.gov.me.
-

DODATAK B

USLOVI EVROPSKE UNIJE ZA PRISTUPANJE CRNE GORE SPORAZUMU O VLADINIM NABAVKAMA

1. Nakon pristupanja Crne Gore Sporazumu o javnim nabavkama, tačka 2 u stavu 2 (ugovorni subjekti na nivou centralnih vlada zemalja članica EU) Aneksa 1 Priloga I za Evropsku uniju, glasi:

"2. Za robe, usluge, dobavljače i pružaoce usluga iz Izraela i Crne Gore, nabavka od strane sljedećih ugovornih subjekata na nivou centralne vlade."

2. Nakon pristupanja Crne Gore Sporazumu o javnim nabavkama, stav 2 Aneksa 6 glasi:

"2. Ugovori o ustupanju radova, kada ih dodjeljuju subjekti iz Aneksa 1 i 2, su obuhvaćeni režimom nacionalnog tretmana za pružaoce građevinskih usluga iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Holandije u pogledu Arube, Švajcarske i Crne Gore, pod uslovom da njihova vrijednost iznosi ili prelazi 5,000,000 SDR i za pružaoce građevinskih usluga iz Koreje; pod uslovom da njihova vrijednost iznosi ili prelazi 15,000,000 SDR."
